

# ETH DIARI

Numerò 152  
dijaus 8 de junhsèga 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes

## ARTUR MAS DENÒNCIE PRESSIONS DETH PSC AS EMPRESARIS ENTÀ QUE CONTRIBUÏSSSEN ARA CAMPANHA DE MARAGALL

Eth conselhèr d'Economia, Artur Mas, denoncièc ager qu'eth PSC pressione a empresaris catalans entà que contribuïssen ara campanha de Pasqual Maragall. En declaracions a TV3, Mas afirmèc qu'en darreri dies quauquí empresaris s'auien dirigit ara Conselheria d'Economia en tot manifestar qu'anauen "forçats" tath sopar que Maragall celebraue delànet entà requeutar hons tara sua campanha electora.

Atau madeish, expliquèc que quauquí empresaris "inclus auien recebut pressions de quauquí alcaldes deth PSC der airau metropolitan de Barcelona, alcaldes que plan segur non representen es municipis a on aguesti empresaris an activitats, qu'an estirat dera aurelha

as empresaris entà qu'assistissen ath sopar". Deuant d'açò, eth conselhèr d'Economia di-dec que "me sembla ua causa fòrta". Eth candidat socialista tara presidència dera Generalitat organizèc entà delànet un sopar en un otèl de Barcelona entà pr'amor de requeutar hons tara sua campanha electora. Ère previst qu'assistiguessen ar acte uns 200 empresaris qu'auren de pagar ues 100.000 pessetes peth cobèrt.

## ERA GENERALITAT APRÒVE ETH TRASPÀS DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE TORISME

Eth Diari Oficiau dera Generalitat (DOGC) publiquèc ager eth decret peth quau eth govèrn catalan transferís ua sèria de competéncies de turisme tath Conselh Generau d'Aran.

En concret, era Generalitat transferís as autoritats araneses es competéncies entad açò qu'ei inspeccioa tecnica, autorizacion e classificacion d'empreses toristiques com es otèls e pensions, es empreses d'espleita d'apartaments toristics, es residéncias e cases de pagés, es campings, es establiments de restauracion e es empreses d'espòrts d'aventura.

Era transferéncia d'aguestes competéncies s'acompanhe d'ua transferéncia econòmica de 6.000.000 de pessetes entar exercici econòmic de 1999. Aguesta quantitat s'actualizarà annaument tamb er aument que s'establise en IPC.

**Diari Oficiau dera  
Generalitat  
de Catalonha**

DOGC num. 2925-7/7/1999

Departament d'Indústria, Comèrc e  
Turisme

DECRET 176/1999, de 29 de junh, de transferéncia de competéncies dera Generalitat de Catalonha tath Conselh Generau d'Aran en matèria de turisme.

Era Lei 16/1990, de 13 de junhsèga, sus eth regim especiau dera Val d'Aran, establís en article 20.3 qu'era Generalitat a de cedir ath Conselh Generau competéncies e servis

(Contunhe darrèr)

## SERRA ACUSE A MAS DE PORTAR ETH "CHIP D'OPOSICION" PER "OFÉNER" AS EMPRESARIS QUE SOPÈREN TAMB MARAGALL

Eth prumèr secretari deth PSC, Narcís Serra, acusèc ager ath conselhèr d'Economia, Artur Mas, d'actuar tamb eth "chip d'oposicion" e "d'oféner" as empresaris que delànet auien d'assistir ath sopar organizat per Pasqual Maragall, a 100.000 pessetes eth

cobèrt, entà requeutar hons tara sua campanha. Serra responc d'aguest biais ath conselhèr Mas dempuè qu'aguest denoncièsse era existéncia de pressions de quauquí alcaldes socialistes a determinadi empresaris entà

qu'anessen tad aguest sopar.

Narcís Serra afirmèc qu'Artur Mas auie cometut un "error", sonque atribuisible ath hèt que d'ençà de hè mesi i a, en Convergència e en Govèrn dera Generalitat, "nerviosisme" provocat peth hèt - segontes qu'affirmèc que "perderàn es eleccions" e que per açò, "ja s'an metut en cap eth chip de que son oposicion". "Artur Mas a d'auer en compde qu'ofen as empresaris que liurament e legitimament vòlen manifestar eth sòn supòrt a Pasqual Maragall", persutèc Serra.

## ERA SÈU REPRESENTARÀ CATALONHA EN FÒRUM DERA MONTANHA

*Er acte aurà lòc ena ciutat de Chambery, en junh der an que vié.  
Ganyet harà ua ponència sus coordinacion des plans estrategics.  
Er objectiu qu'ei accelerar era presa de consciéncia d'autoritats e ciutadans.*

Era Sèu d'Urgelh participarà en Fòrum Mondiau dera Montanha, qu'aurà lòc ena ciutat de Chambery (cap-lòc dera Savòia, enes Aups frances) pendent eth mes de junh der an que ven. Eth baile, Joan Ganyet, presentarà ua ponència sus *Coordinació dels plans estratègics de futur dels vessants nord i sud dels Pirineus: una apostia a favor d'una acció concertada dels habitants de la muntanya*.

Era participacion dera Sèu en ua trobada d'artenhuda mondiau, qu'a era montanha coma tèma principau e qu'amassarà expèrti de pertot, s'encastre enes trabalhs de premaniment deth Fòrum Universau des Cultures der an 2004, en quau era ciutat acuelherà era

trobada *Les muntanyes del món. El món de les muntanyes*. Eth Fòrum Mondiau dera Montanha ei organizat pera Association Nationale der Elus de la Montagne (ANEM) -era quau federe toti es collectius de montanha francesi, es localitats de Grenoble e Chamonix-Mont Blanc e es departaments francesi dera Savòia e era Nauta Savòia, e recep eth supòrt des principaus institucions europees, dera Association Europèa der Elus de Montagne e dera Unione Nazionale Comuni Comunità ento Montani.

En ambit internacionau, eth fòrum ei emparat pera Unesco e era FAO. Jos era premissa qu'es regions de montanha curbisson mès deth 20% dera superficie

deth planeta e se tròben en 135 estats, e en tot veir era sua importància pendent eth pròplèu sègle entath desenvolopament deth mon e deth miei ambient, es organizadors vòlen aufrir un lòc de trobada as representants des pòbles de montanha a on poder debater es problemes que les tanhen.

### Risques de degradacion

Eth Fòrum a tres objectius d'artenhuda mondiau: apressar era presa de consciéncia des autoritats governamentaus e dera opinion publica sus era importància dera montanha entara umanitat e des risques de degradacion que pesen sus era; debater sus es

mieis entà un desenvolapament sostengut dera montanha, ath servici der òme e tamb respècte tath miei ambient, e desenvolopar ligams de solidaritat actiu entre es païsi e es pòbles de montanha entà pr'amor d'arribar a ua cooperacion multiforme e a escambis permanents.

Era trobada constarà de tres jor-nades de debat, era exposicion *La vida dels homes a la muntanya*, un festivau de cinema de montanha, un cicle de conferéncies e un simpòsi sus recèrca e viatges de descubèrta des montanhes d'Euròpa. Se barrarà tamb era adopcion d'ua declaracion comuna, que poderie constituir era Carta mondiau dera montanha.

### RETALHS DE CRONIQUES

## "ETH TRABALH EI MÈS LOCAU QUE JAMÈS"

### *Manuel Castells presentèc eth libre La transformación del trabajo en Conselh Comarcau deth Baish Lhobregat*

Era setmana passada avec lòc ena se-dença deth Conselh Comarcau deth Baish Lhobregat, en Sant Feliu, era presentacion deth libre *La transformación del trabajo*, publicat per La Factoria e escrit amassa per Manuel Castells e Gösta Esping-Andersen.

Era siguec presentat per Joan Lluís Morales, president deth Conselh Comarcau, e per Carles Navales, representant de La Factoria, e compdèc tamb era assisténcia d'Ignasi Farreres, conselhèr de Trabalh dera Generalitat e d'un des autors deth libre,

(Contunhe darrèr)

## ERA VERGONHA DER INTELLECTUAU

E th ser dera diada de Sant Pèir se presentà tèc eth dusau numerò dera revista *Idees*, qu'amien e gestionen es amics Àngel Castiñeira, Oriol Izquierdo e Marçal Sintes. Er acte consistic en un debat public sus era guèrra en Kosòvo entre Salvador Cardús, Josep Ramoneda e Carles Torner. Se i digueren fòrça causes, quauqu'ues des quaus endonviades, com ara qu'era guèrra non s'acabat encara o qu'era convivència multietnica en aqueth parçan d'Euròpa pinte malament. Mès tanben se i exprimiren opinions, ath mèn coñéisher, escandaloses o dirèctament tramposes. Per exemple, era exaltacion que hec Ramoneda des estats sobirans deuant dera barbaària nacionalista e era ingerència estrangèra (desbrembant que tot soent era sobirania a servit entà emparar regims despotics e ultranacionalistes), o ben era pregunta, supausi que retorica, que tanben se hec Ramoneda sus per qué es excomunistes der èst an abraçat un nacionalisme etnic tan herotge dempués der esbauament dera dominacion sovietica. En tot liéger Lenin ja se pòt començar a intuir, mès que liegent Stalin (e, sustot, en tot analisà-ne era practica) eth doblete ei ignorància.

Non pogui arturà-me a discotir tot çò que se diguec aqueth ser perqué, entà hèc, caleriu plan mès espaci que non hèc. Voleria comentar, totun, ua des microdies que plantegèc Cardús (atau nomenèc eth es 'pindoles' que

dèc sus era guèrra de Kosòvo) pendent era sua intervencion. En resumit, e demori non tradí-lo, eth sociòlg Cardús didec qu'era demanda d'ajuda umanitària a format part dera propaganda de guèrra des potències occidentaus, ne siguen o non conscientes es diuèrses ONG que i an intervingut e era gent que, en un desir de solidaritat, a hèc arribar un quilò de sucre o un parelh de mantes entàs organizacions dedicades a veïcular era ajuda. Non creigui enganhà-me se digui que, entada eth, aguesta solidaritat ei sobrera, perqué non resòl arren en concret e, en cambi, servís entà tranquillizà-mos es consciéncias e acceptar era logica dera guèrra resignadament. Òsca, que fòrt!

Cardús ja avertic qu'aguesta sua idia dilhèu escandalizarie a quauquarrés. E, en mèn cas, qu'ac artenhec. De seguida pensè se, entà Cardús, era plataforma Catalunya x Kosovo (qu'arremassèc un totau de 2.772 tones d'ajuda umanitària), eth disc que ven d'editar Lluís Llach o eth Concert pro Kosòvo deth diuendres 2 de junhsèga tanben formen part dera propaganda dera guèrra qu'eth denunciaie. Ei qu'a compdar d'ara -me demanè per laguens- auram de considerar era solidaritat com ua forma mès dera guèrra psicologica que tostemp a acompanhat es conflictes bellics deth siècle XX e includí-la en apartat 'tenganhen'? Ara fin der an passat, eth CCCB presentèc ua exposicion tamb eth titol *Rendeix-te. Octavetes i la guerra psicològica al*

*segle XX*, ena quau i auie ua seccion que s'entestaue tamb aqueth titol, e era 'solidaritat' non i ère cap enlòc. As antifranquistes, e as antifeishistes en generau, coma tanben as deportadi as camps nazis, mos auie semblat ua ofensa.

Non voi extremar era nòta, mès me sembla qu'era guèrra en Kosòvo a provocat que i age intellectuaus as quaus era situacion les a *atropelhat*. En torn de cohessar en public que tot amassa les hè barar eth cap o qu'an percut era capacitat d'assimilar era realitat, n'i a uns quanti que s'apunten as teories de tostemp (ara defensa dera bondat der Estat e deth mantienement der *statu quo* perque se base en un ordenament juridic, maugrat qu'aguest sigue injust), e n'i a d'auti que se tren dera maniga teories *estrafolàries*. Maugrat sembla mès eterodòx, aguest dusau grop d'intellectuaus hè chicana perque, maugrat que sigue vertat qu'ua guèrra ei era expression qu'èm deuant deth fracàs dera civilizacion, era incomoditat que les provòque auer de prèner partit a favor o en contra dera guèrra non pòt hè-les desbrembar que i a crims, en tot parafrasejar eth coneishut *cri de cœur* de Hannah Arendt deth 1946 referit as nazis, entàs quaus non i pòt auer cap de castig que sigue pro sever. I a qui encara a fòrça pòur de repetir era istòria des intellectuaus pendent era Primera Guerra Mondial, molti des quaus ahisquèren eth chauvinisme bellic e per açò agueren de patir ua mereishuda pèrta

de credibilitat. Aué, creigui jo, era situacion ei ara invèrsa: cèrti intellectuaus destilen ua dòsi tan grana d'anestèsia tamb es sòns plantejaments, que devien ua des hònts de legitimacion dera injustícia, basant-se, oh paradoxà, ena rason elitista e era passivitat esceptica.

Dide'm ac clar e sense embuts, era guèrra de Kosòvo, en contèxe de 1999, mès abantes e tot, ère de besonh, maugrat es efèctes collaterals qu'a provocat. Es ans d'indeterminacion an estat plan mès criminaus. E açò non ac diguec arrés en acte de presentacion dera revista *Idees*, com arrés tanpòc non didec que, un còp començada era guèrra, era solidaritat ciuca deth mon tanben ère de besonh, e pas sonque entà padregar es penes des vençudi, senon com ua forma d'accio social positiva, era quau, com s'a hèt vedible, soent artenhe de superar eth parasitisme ideologic de molti intellectuaus. Per contra d'aquerò que didie Cardús, cau èster contenti d'aguest ennaudit grad d'implicacion deth ciutadan normau en un conflicte que va mès ath delà des pelejes tamb es vesins deth replan de çò de sòn.

**Agustí Colomines i Companys**  
Professor d'istòria contemporanèa dera Universitat de Barcelona

## RETALHS DE CRONIQUES "ETH TRABALH EI MÈS LOCAU QUE JAMÈS" (CONTUNHACION)


Manuel Castells, veritable 'estrelha' dera eveniment.

Entre ua audiència majoritàriament sindiclista, Castells, autor dera trilogia *La era de la informació*, autentica guida de viatge deth mon deth siècle XXI, hèc virar era sua intervencion ath torn d'ua maxima provocadora s'auem en compde es oients que l'escotauen: es tecnologies dera informacion non crenatur. Era intervencion de Castells sigue un avís ara tendéncia de quauqu' sectors dera esquèrra qu'an coma discors era satanizacion dera tecnologia. "S'a de generar debats a compdar dera informacion e era investigacion e pas a compdar d'ides que pòden non auer cap de relacion tamb era actualitat", avertic Castells. Eth professor de Berkeley expliquèc qu'e precisament a on es tecnolo-

gies dera informacion s'an implantat tamb mès fòrça a on s'a creat mès lòcs de trabalhes darrers ans. "Çò qu'a passat ei qu'eth trabalh s'a transformat perque eth capitalisme s'a transformat", matisèc Castells. E higec, "es sectors clau dera economia s'an globalitzat, mès eth trabalh ei mès locau que jamès". Per tant, que se i cau readaptar. Se va entà formes de trabalh plan mès flexibles: "S'a acabat aquerò de passar tota era vida en ua soleta empresa, tamb contracte indefinit. Çò d'abitud serà cambiar tres o quatre viatges, pendent era vida laborau, non ja de trabalh senon, inclús, de profession". Era clau, donc, qu'ei eth reciclatge constant e era adaptacion. E açò ei de çò que, segontes Castells, se n'aurie de preocupar er Estat. "Es païsi que non entenguen aguest hèc e non flexibilizén es

sues legislacions anaràn perdent eth trèn, perque es empreses se n'anaràn tà païsi a on es leis les favorissen". Castells se referic ara precarizacion qu'acò carrege, mès distingic dus tipes de precarizacion. "Eth trabalh precari a dus vessants: precari per 'non estable', e precari per males condicions laboraus (jornau baish, manca de seguretat...).

Es sindicats an de lutar entà artéñer d'incidir enes condicions e pas ena estabilitat. Es empreses, coma passe en Olanda, a on dues tresaus parts des trabalhadors ac son a temps parciau, s'estimen mès pagar mès e non demorar estacades a rigideses laboraus", e precisèc: "Per tradicion, Euròpa a mès possibilitats que d'auti lòcs entà organitzà-se".



Oriol Lloret  
Diari de Barcelona on line

## ERA GENERALITAT APRÒVE ETH TRASPÀS DE COMPETÉNCIES EN MATÈRIA DE TORISME (CONTUNHACION)

sus diuèrses matèries, entre es quaus i a eth torisme.

Pr'amor qu'eth Plen dera Comission Govèrn dera Generalitat - Conselh Generau d'Aran, eth 4 de mai de 1999, preneu un acòrd sus eth traspàs de competéncies entad açò qu'eit totrisme, cossent tamb eth procediment previst en Decret 275/1991, d'11 de deseme, peth quau se desplegue era composition, era organizacion e eth foncionament dera nomenclatura Comission.

A prepausa deth conselh d'Indústria, Comèrc e Turisme e tamb era deliberacion prealable deth Govèrn dera Generalitat,

Decret:

### Article 1

Aprovar er acòrd de transferéncies dera Administracion dera Generalitat ath Conselh Generau d'Aran en matèria de torisme, adoptat peth Plen dera Comission de Govèrn Generalitat - Conselh Generau d'Aran, ena session de 4 de mai de 1999.

### Article 2

Se transferís ath Conselh Generau d'Aran es competéncies en

matèria d'inspeccions tecnica, autorizacion e classificacion des següentes empreses toristiques:

#### a) Lotjaments toristics:

Empreses esplèitadores d'apartaments toristics.

Otels e pensions.

Residències cases de pagés.

Campings.

#### b) Establiments de restauracion.

#### c) Empreses d'esports d'aventura.

### Article 3

Era dotacion economica des transferéncies entar exercici economic de 1999 se fixe ena quantitat de 6.000.000 de pesetas. Entà cada exercici es critèris d'actualizacion dera dotacion economica son es der aument establitzat oficialment en IPC.

### Disposicion addicionau

Coma complement d'aguesta transferència e entà pr'amor de hèr possibla era coordinacion de besonh des competéncies transferides tamb es dera rèsta deth territori de Catalonha, caierà tanhè-se a çò que determine eth convèni de collaboracion.

### Disposicions finauas

#### 1 Aguest Decret entrarà en vigor a londeman dera sua publicacion en DOGC.

2 Se faculte ath conselh d'Indústria, Comèrc e Turisme enath desplegament e era execucion d'aguest Decret.

Barcelona, 29 de junh de 1999

Jordi Pujol  
President dera Generalitat de Catalunya  
Antoni Subirà i Claus  
Conselh d'Indústria, Comèrc e Turisme

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.  
Edita ETH DIARI  
Família Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA:  
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
locau num.5  
(Darrer edifici / Ath cant der Espitau)  
25530 Viella-Val d'Aran  
Telefon: 973640871  
Fax: 973640871  
E-mail vivenciaaranesa@ctv.es

Equip de correctors: Xavier Gutierrez.  
Equip comercial: Ramon Agulló i Teixidor.